

**ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH LICA**

Član 1

U Zakonu o porezu na dohodak fizičkih lica („Službeni list RCG“, br. 65/01, 37/04 i 78/06 i „Službeni list CG“, br. 86/09, 14/12, 6/13, 62/13, 60/14, 79/15, 83/16, 67/19, 59/21, 146/21, 152/22, 88/24 i 133/25), u članu 5 na kraju tačke 11 tačka se zamjenjuje tačka-zarezom i dodaje se nova tačka koja glasi:

“12) primanja koja ostvari vjerski službenik, u skladu sa zakonom koji uređuje položaj vjerskih zajednica.”

Član 2

U članu 5a stav 2 tačka 5 riječi: “do 1.500€” zamjenjuju se riječima: “do 2.000€”.

Tačka 9a mijenja se i glasi:

“9a) naknada za novorođeno dijete:

- zaposlenog do 1.000€,
- ostvarena u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna i dječja zaštita;”.

Član 3

U članu 10 stav 1 tačka 2 mijenja se i glasi:

“2(koji je ostvaren na osnovu prihoda iz člana 12 stav 2 tačka 2 alineja 1 ovog zakona iznosi:

- 0% na iznos oporezivog dohotka do 8.400,00€;
- 9% na iznos oporezivog dohotka od 8.400,01 € do 12.000,00 €;
- 15% na iznos oporezivog dohotka od 12.000,01 €;

U tački 3 riječi: “alineja 2” zamjenjuju se riječima: “al. 2 i 3”.

Član 4

U članu 12 stav 2 tačka 2 mijenja se i glasi:

“2) samostalne djelatnosti, i to od:

- osnovne samostalne djelatnosti;
- dopunske preduzetničke djelatnosti;
- povremene samostalne djelatnosti;”.

Član 5

U članu 16 stav 1 mijenja se i glasi:

“(1) Prihodom od obavljanja samostalne djelatnosti smatra se prihod ostvaren od:

- 1) osnovne samostalne djelatnosti,
- 2) dopunske preduzetničke djelatnosti, i
- 3) povremene samostalne djelatnosti.”

Poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

“(4) Prihodom iz stava 1 tačka 2 ovog člana smatra se prihod koji preduzetnik ostvari od privredne djelatnosti kao dopunske, u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva.”

U stavu 4 riječi: “tačka 2” zamjenjuju se riječima: “tačka 3”.

Dosadašnji st. 4 i 5 postaju st. 5 i 6.

Član 6

U članu 20 stav 1 poslije riječi: “oporezive dobiti” dodaju se riječi koje glase: “poreskog obveznika koji obavlja osnovnu samostalnu djelatnost ili dopunsku preduzetničku djelatnost”.

Član 7

U članu 23 stav 3 mijenja se i glasi:

„(3) Osnovna sredstva iz stava 2 ovog člana razvrstavaju se u pet grupa sa sljedećim amortizacionim stopama:

- I grupa - 2,5%;
- II grupa - 10%;
- III grupa - 15%;
- IV grupa - 20%;
- V grupa - 30%.

U st. 4 i 5 riječ “stope” zamjenjuje se riječju “metode”.

Poslije stava 5 dodaju se dva nova stava koji glase:

“(6) Amortizacija prava na korišćenje sredstava obračunata od strane korisnika operativnog lizinga priznaje se u iznosu koji je obračunat u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo.

(7) Amortizacija nematerijalne imovine priznaje se u iznosu koji je obračunat u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo.”

Dosadašnji stav 6 postaje stav 8.

Član 8

U članu 37 stav 1 tačka 2 briše se.

U tački 4 poslije riječi: “udjeli u dobiti” dodaju se riječi: “ostvareni u novcu, udjelima ili akcijama”.

Član 9

U članu 37n stav 1 poslije tačke 1 dodaje se nova tačka koja glasi:

“1a) penzije ostvarene u skladu sa zakonom kojim se uređuju zarade državnih i javnih funkcionera;”.

Poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

“Oporezivi dohodak od prihoda po osnovu drugih primanja predstavlja iznos bruto primanja iz stava 1 ovog člana.”

Član 10

U članu 43 stav 4 tač. 1 i 2 mijenju se i glase:

“1) od samostalne djelatnosti, i to od:

- osnovne samostalne djelatnosti, osim poreskih obveznika koji porez na dohodak plaćaju u godišnjem paušalnom iznosu,
 - dopunske preduzetničke djelatnosti,
 - povremene samostalne djelatnosti koja nije predmet poreza po odbitku;
- 2) imovine, osim u slučaju kada je isplatilac prihoda pravno lice ili preduzetnik”.

Član 11

U članu 48 riječi: “samostalne djelatnosti plaća” zamjenjuju se riječima: “osnovne samostalne djelatnosti i dopunske preduzetničke djelatnosti plaća”.

Stav 4 mijenja se i glasi:

“Poreski obveznik koji u toku godine otpočne sa obavljanjem djelatnosti, akontaciju poreza na prihod od osnovne samostalne djelatnosti i dopunske preduzetničke djelatnosti određuje u informativnoj prijavi na osnovu procjene ostvarenja prihoda za tu godinu, koju podnosi nadležnom poreskom organu u roku od 15 dana od dana registracije.”

Poslije stava 4 dodaje se novi stav koji glasi:

“(5) Oblik i sadržinu informativne prijave iz stava 4 ovog člana propisuje ministarstvo nadležno za poslova finansija.”

Član 12

Član 48a mijenja se i glasi:

„(1) Isplatilac prihoda (pravno lice ili preduzetnik) obračunava, obustavlja i uplaćuje porez pri svakoj isplati prihoda iz člana 16 stav 5 ovog zakona, po stopi od 15% na poresku osnovicu koja predstavlja razliku između ostvarenih prihoda i rashoda iz člana 20 stav 2 ovog zakona.

(2) Kod neposrednog ostvarivanja prihoda iz člana 16 stav 5 ovog zakona porez na dohodak po stopi od 15% na osnovicu koja predstavlja razliku između ostvarenih prihoda i rashoda iz člana 20 stav 2 ovog zakona plaća se prilikom podnošenja godišnje poreske prijave.

Član 13

U članu 49 stav 1 riječ “samostalne” zamjenjuje se riječima: “osnovne samostalne”, a riječi: “od 30.000 eura” zamjenjuju se riječima: “od 30.000,01 eura”.

U stavu 8 riječ: „samostalnu“ zamjenjuje se riječima: „osnovnu samostalnu“.

Član 14

U članu 49a riječi: “naplati prihoda i istovremeno s naplatom” zamjenjuju se riječima: “isplati i istovremeno sa isplatom”.

Član 15

U članu 50 zarez i riječi: “odnosno upisa u nadležni registar” brišu se.

Član 16

U članu 53a stav 3 tačka 2 mijenja se i glasi:

“2) akontaciju poreza na prihode od osnovne samostalne djelatnosti i dopunske preduzetničke djelatnosti ne plati u propisanom roku (član 48 st. 1 i 2);”

Poslije tačke 2 dodaje se nova tačka koja glasi:

„2a) nadležnom poreskom organu, u roku od 15 dana od dana registracije, ne podnese informativnu prijavu (član 48 stav 4)”

Član 17

U članu 53v stav 1 tačka 3 riječi: “naplate i istovremeno s naplatom” zamjenjuju se riječima: “isplate i istovremeno sa isplatom”.

Član 18

U članu 60k riječi: “stav 3” zamjenjuju se riječima: “stav 1”.

Član 19

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore", a primjenjivaće se od 1. januara 2026. godine.